

t18_trees_1
(TMXjXLkt9hgQbPywJEBZ6Xra72pkw9rUuBd)

October 27, 2020

Let $v1_relat_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_funct_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_finseq_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_trees_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r1_tarski : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k2_finseq_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_relat_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5_numbers : \iota$ be given. Let $k4_ordinal1 : \iota$ be given. Let $r2_xboole_0 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_xxreal_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0) \Rightarrow (\forall X1.(v7_ordinal1 X1) \Rightarrow ((r1_xxreal_0 X0 X1) \Leftrightarrow (r1_tarski (k2_finseq_1 X0) (k2_finseq_1 X1)))) \quad (1)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((v1_relat_1 X2) \wedge (v1_funct_1 X2)) \Rightarrow ((r1_tarski X0 X1) \Rightarrow ((k5_relat_1 (k5_relat_1 X2 X0) X1 = k5_relat_1 X2 X0) \wedge (k5_relat_1 (k5_relat_1 X2 X1) X0 = k5_relat_1 X2 X0))) \quad (2)$$

Assume the following.

$$k5_numbers = k4_ordinal1 \quad (3)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r3_xboole_0 X0 X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \vee (r1_tarski X1 X0)) \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(r2_xboole_0 X0 X1) \Leftrightarrow ((r1_tarski X0 X1) \wedge (X0 \neq X1)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow (\forall X1.(X1 = k1_trees_1 X0) \Leftrightarrow (\forall X2.(X2 \in X1) \Leftrightarrow (\exists X3. ((v1_relat_1 X3) \wedge ((v1_funct_1 X3) \wedge (v1_finseq_1 X3)))) \wedge ((X2 = X3) \wedge (r2_xboole_0 X3 X0)))) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 \\ X1))) \Rightarrow ((r1_tarski X0 X1) \Leftrightarrow (\exists X2.(m1_subset_1 X2 k5_numbers) \wedge \\ (X0 = k5_relat_1 X1 (k2_finseq_1 X2)))))) \end{aligned} \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. ((v1_xxreal_0 X0) \wedge (v1_xxreal_0 X1)) \Rightarrow (r1_xxreal_0 X0 X1) \vee (r1_xxreal_0 X1 X0) \quad (8)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(m1_subset_1 X0 k4_ordinal1) \Rightarrow (v7_ordinal1 X0) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v7_ordinal1 X0) \Rightarrow (v1_xxreal_0 X0) \quad (10)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} \forall X0.((v1_relat_1 X0) \wedge ((v1_funct_1 X0) \wedge (v1_finseq_1 X0))) \Rightarrow \\ (\forall X1.((v1_relat_1 X1) \wedge ((v1_funct_1 X1) \wedge (v1_finseq_1 \\ X1))) \Rightarrow (\forall X2.((v1_relat_1 X2) \wedge ((v1_funct_1 X2) \wedge (v1_finseq_1 \\ X2))) \Rightarrow (((X1 \in k1_trees_1 X0) \wedge (X2 \in k1_trees_1 X0)) \Rightarrow (r3_xboole_0 \\ X1 X2)))))) \end{aligned}$$